






1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Rohs 客户图



- NOTES:
- 1.MECHANICAL:
INSERTION:5~20 N
EXTRACTION:THE INITIAL 8~20N,
6~20N AFTER DURABILITY
DURABILITY: 10000 CYCLES
 - 2.ELECTRICAL:
CURRENT: 5A MAX
VOLTAGE: 30V MAX
WITHSTANDING VOLTAGE: 100V AC,
CONTACT RESISTANCE: 40 mΩ MAX,
INSULATION RESISTANCE: 100MΩ MIN.
 - 3.ENVIRONMENTAL
TEMPERATURE RANGE -55°C ~ +85°C
 4. THE MARK" "DIMENSIONS SHOULD BE CONTROLLED BYFAL.
 5. THE MARK" "DIMENSIONS SHOULD BE CONTROLLED BY QIP.
 - 6.THE MARK" "DIMENSIONS SHOULD BE CONTROLLED BY CPK.
 7. PRODUCT MEET FOR ROHS STANDARD.

TABLE:

ITEM	PART NO.	PART NAME	Q'TY	Material
1	PS113B7350	CONTACT	12	Cr1840-H1=0.12GOLD 30u"Min. NICKEL 80u"Min.AT 120u"
2	PS113B7351	CONTACT	12	Cr1840-H1=0.12GOLD 30u"Min. NICKEL 80u"Min.AT 120u"
3	PS700B0071	MID-PLATE	1	SUS301R-H T=0.15. Cleaning.
4	PS700B0081	EMI PAD	1	SUS304-1/2-H, T=0.10. Cleaning.
5	PS808B0490	SHELL	1	STAINLESS STEEL, NICKEL 50u"Min.
6	CNG007S1302	OVER-MOLDING	1	LCP, UL94V-0,BLACK
7	PP102B9580	CAP	1	PA91, UL94V-0,BLACK




产品图

深圳市鑫风雷电子有限公司
Shenzhen xinfenglei Electronics Co., Ltd



公差一览表 TOLERANCE UNLESS OTHERWISE SPECIFIED				单位 UNITS		制图 DRAWING		王冠 Wangguan		产品料号 PRODUCT PART NO.					
X	±0.30	X'	±5°	X	±0.25	X'	±2°	X	±0.20	X'	±1°	X	±0.15	X'	±0.5°
比例 SCALE				日期 DATE				审核 CHKD				产品名称 PRODUCT NO.			
.XXX				.XXX				.XXX				.XXX			
.XXX				.XXX				.XXX				.XXX			
.XXX				.XXX				.XXX				.XXX			
.XXX				.XXX				.XXX				.XXX			
.XXX				.XXX				.XXX				.XXX			
.XXX				.XXX				.XXX				.XXX			
.XXX				.XXX				.XXX				.XXX			
.XXX				.XXX				.XXX				.XXX			
.XXX				.XXX				.XXX				.XXX			
.XXX				.XXX				.XXX				.XXX			
.XXX				.XXX				.XXX				.XXX			
.XXX				.XXX				.XXX				.XXX			
.XXX				.XXX				.XXX				.XXX			
.XXX				.XXX				.XXX				.XXX			
.XXX				.XXX				.XXX				.XXX			
.XXX				.XXX				.XXX				.XXX			
.XXX				.XXX				.XXX				.XXX			
.XXX				.XXX				.XXX				.XXX			
.XXX				.XXX				.XXX				.XXX			
.XXX				.XXX				.XXX				.XXX			
.XXX				.XXX				.XXX				.XXX			
.XXX				.XXX				.XXX				.XXX			
.XXX				.XXX				.XXX				.XXX			
.XXX				.XXX				.XXX				.XXX			
.XXX				.XXX				.XXX				.XXX			
.XXX				.XXX				.XXX				.XXX			
.XXX				.XXX				.XXX				.XXX			
.XXX				.XXX				.XXX				.XXX			
.XXX				.XXX				.XXX				.XXX			
.XXX				.XXX				.XXX				.XXX			
.XXX				.XXX				.XXX				.XXX			
.XXX				.XXX				.XXX				.XXX			
.XXX				.XXX				.XXX				.XXX			
.XXX				.XXX				.XXX				.XXX			
.XXX				.XXX				.XXX				.XXX			
.XXX				.XXX				.XXX				.XXX			
.XXX				.XXX				.XXX				.XXX			
.XXX				.XXX				.XXX				.XXX			
.XXX				.XXX				.XXX				.XXX			
.XXX				.XXX				.XXX				.XXX			
.XXX				.XXX				.XXX				.XXX			
.XXX				.XXX				.XXX				.XXX			
.XXX				.XXX				.XXX				.XXX			
.XXX				.XXX				.XXX				.XXX			
.XXX				.XXX				.XXX				.XXX			
.XXX				.XXX				.XXX				.XXX			
.XXX				.XXX				.XXX				.XXX			
.XXX				.XXX				.XXX				.XXX			
.XXX				.XXX				.XXX				.XXX			
.XXX				.XXX				.XXX				.XXX			
.XXX				.XXX				.XXX				.XXX			
.XXX				.XXX				.XXX				.XXX			
.XXX				.XXX				.XXX				.XXX			
.XXX				.XXX				.XXX				.XXX			
.XXX				.XXX				.XXX				.XXX			
.XXX				.XXX				.XXX				.XXX			
.XXX				.XXX				.XXX				.XXX			
.XXX				.XXX				.XXX				.XXX			
.XXX				.XXX				.XXX				.XXX			
.XXX				.XXX				.XXX				.XXX			
.XXX				.XXX				.XXX				.XXX			
.XXX				.XXX				.XXX				.XXX			
.XXX				.XXX				.XXX				.XXX			
.XXX				.XXX				.XXX				.XXX			
.XXX				.XXX				.XXX				.XXX			
.XXX				.XXX				.XXX				.XXX			
.XXX				.XXX				.XXX				.XXX			
.XXX				.XXX				.XXX				.XXX			
.XXX				.XXX				.XXX				.XXX			
.XXX				.XXX				.XXX				.XXX			
.XXX				.XXX				.XXX				.XXX			
.XXX				.XXX				.XXX				.XXX			
.XXX				.XXX				.XXX				.XXX			
.XXX				.XXX				.XXX				.XXX			
.XXX				.XXX				.XXX				.XXX			
.XXX				.XXX				.XXX				.XXX			
.XXX				.XXX				.XXX				.XXX			
.XXX				.XXX				.XXX				.XXX			
.XXX				.XXX				.XXX				.XXX			
.XXX				.XXX				.XXX				.XXX			
.XXX				.XXX				.XXX				.XXX			
.XXX				.XXX				.XXX				.XXX			
.XXX				.XXX				.XXX				.XXX			
.XXX				.XXX				.XXX				.XXX			
.XXX				.XXX				.XXX				.XXX			
.XXX				.XXX				.XXX				.XXX			
.XXX				.XXX				.XXX				.XXX			
.XXX				.XXX				.XXX				.XXX			
.XXX				.XXX				.XXX				.XXX			
.XXX				.XXX				.XXX				.XXX			
.XXX				.XXX				.XXX				.XXX			
.XXX				.XXX				.XXX				.XXX			
.XXX				.XXX				.XXX				.XXX			
.XXX				.XXX				.XXX				.XXX			
.XXX				.XXX				.XXX				.XXX			
.XXX				.XXX				.XXX				.XXX			
.XXX				.XXX				.XXX				.XXX			
.XXX				.XXX				.XXX				.XXX			
.XXX				.XXX				.XXX				.XXX			
.XXX				.XXX				.XXX				.XXX			
.XXX				.XXX				.XXX				.XXX			
.XXX				.XXX				.XXX				.XXX			
.XXX				.XXX				.XXX				.XXX			
.XXX				.XXX				.XXX				.XXX			
.XXX				.XXX				.XXX				.XXX			
.XXX				.XXX				.XXX				.XXX			
.XXX				.XXX				.XXX				.XXX			
.XXX				.XXX				.XXX				.XXX			
.XXX				.XXX				.XXX				.XXX			
.XXX				.XXX				.XXX				.XXX			
.XXX				.XXX				.XXX				.XXX			
.XXX				.XXX				.XXX							

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

RoHS 客户图



B12	B11	B10	B9	B8	B7	B6	B5	B4	B3	B2	B1
GND	RX1+	RX1-	Vbus	SBU2	D-	D+	CC2	Vbus	TX2-	TX2+	GND
A1	A2	A3	A4	A5	A6	A7	A8	A9	A10	A11	A12



产品图

PRODUCT CHART DWG

公差一览表

TOLERANCE UNLESS OTHERWISE

公差一览表	单位	制图	审核	日期	比例	SCALE	DATE	审核	批准	日期	比例	SCALE	DATE	审核	批准	日期	比例	SCALE	DATE
X	±0.30	X'	$\pm5^\circ$	X	±0.25	X'	$\pm2^\circ$	XX	±0.20	XX'	$\pm1^\circ$	XXX	±0.15	XXX'	$\pm0.5^\circ$	2009/10/20	王冠	雷永健	雷永健
XXX	±0.15	XXX'	$\pm0.5^\circ$	XXX	±0.15	XXX'	$\pm0.5^\circ$	XXX	±0.15	XXX'	$\pm0.5^\circ$	XXX	±0.15	XXX'	$\pm0.5^\circ$	2009/10/20	王冠	雷永健	雷永健

深圳市鑫风雷电子有限公司
Shenzhen xinfenglei Electronics Co., Ltd

目錄

MAPX

A0

變更內容

MODIFICATION

NEW

日期

DATE

09-10-20